

Edizione diplomatica







	<p style="text-align: center;">III.</p> <p>Can lo riu de la fontaina S'esclarsis, si con far sol, E par la flor Aigentina, E?l rosinholet el ram Volt, e refranh; et aplana Son dous cantar, et afina, Dreitz es doncs, que?l mieu refranha.</p>
	<p>Amors de terra loindana Per vos totz lo cors mi dol, E non puese trobar metzina Tro venha?l vostre reclam Ab atrag d'amor dousana Dins vergier, ó tras cortina Ab dezirada companha.</p>
 	<p>Pos totz irons men faila aizina No?m meravilh, si?m n?aflam, Car anche genser crestiana Non fes Dieu, ni.nola vol, Juziena, ni Sarrazina. Ben es doncs pagues de mana Drutz, que de s'amor gazanha.</p>
	<p>De voler mos cors mon fina Ves cella re, quieu plus am, E sai, que volers m?entana, Si cobe[...]esa la?m tol; Car plus es poinhenz d'espina Ma dolors, quez ab ioi sana, Don ia non vueilh, c?om mi plainha.</p>
	<p>Entre Grec, e trasmontana Volgr?esser dins el mar, Et agues can, e traina, Ab que m?ânes deportar, Fuec, e lenha, e sertana, E pron peison per cozinhar, E mi Dons per companha.</p>

Image not found

https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/sites/default/files/BN100295.in_3.pdf

S?en est Breu de pergamina
tramite lo ver en chantan
En plana lenga Romana
a Nugo bru mon filhol,
Bo?n sap, car gens Peitavina,
De Berriu, e de Guiana
S?esiau per lui, e Bretanha.

- letto 940 volte

Credits | Contatti | © Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49911
CF 80209930587 PI 02133771002

Source URL: <https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/?q=laboratorio/edizione-diplomatica-1373>